

Босна и Херцеговина
Република Српска
Општина Вукошаваље
Скупштина општине
Комисија за награде и признања
Muse Ćazima Ćatića 163, 74 470
Vukosavlje
e-mail: opstina@vukosavlje.gov.ba



Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
Opština Vukosavlje
Skupština opštine
Komisija za nagrade i priznanja
tel./fax: +387 (0)53/707-702 i 707-704
web: www.vukosavlje.gov.ba/

Broj:01/1-013-19-4-2/20

Datum: 20.07.2020.g.

Na osnovu člana 14. Odluke o ustanovljavanju i dodjeli opštinskih nagrada i priznanja („Službeni glasnik opštine Vukosavlje“, broj:7/15), Komisija za nagrade i priznanja Skupštine opštine Vukosavlje o b j a v l j u j e:

J A V N I P O Z I V

za podnošenje prijedloga za dodjelu opštinskih priznanja i nagrada koja se dodjeljuju povodom Dana opštine Vukosavlje - 8. septembra

I

Pozivaju se:

- Načelnik opštine Vukosavlje,
- odbornici Skupštine opštine Vukosavlje,
- organi mjesnih zajednica,
- preduzeća i ustanove,
- udruženja građana i druge organizacije,
- grupe građana i građani pojedinci,

da podnesu Prijedlog za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja.

U skladu sa članom 5. Odluke o ustanovljavanju i dodjeli opštinskih nagrada i priznanja („Službeni glasnik opštine Vukosavlje“, broj:7/15), **dodijeljuju se:**

- a) Novčana nagrada,
- b) Povelja opštine Vukosavlje,
- c) Povelja počasnog građanina opštine Vukosavlje,
- d) Plaketa opštine Vukosavlje,
- e) Zahvalnica opštine Vukosavlje.

II

Prijedlog za dodjelu opštinskih priznanja i nagrada mora sadržavati:

- a) osnovne lične podatke o predloženom kandidatu-fizičkom licu, odnosno statusne podatke o pravnom licu koji se predlažu za dodjelu priznanja,

- b) vrstu nagrade i priznanja,
- c) zapisnik sa sjednice ovjeren od strane ovlaštenog lica, ukoliko je prijedlog upućen od organa, ustanove, pivrednog društva ili udruženja,
- d) obrazloženje prijedloga sa aspekta opravdanosti, razlozima dodjele u odnosu na propisane kriterije.

III

U skladu sa članom 2. Odluke o ustanovljavanju i dodjeli opštinskih nagrada i priznanja („Službeni glasnik opštine Vukosavlje“, broj:7/15), nagrade i priznanja opštine Vukosavlje se dodjeljuju prema sljedećim osnovnim kriterijima:

- a) za učinjena djela i rad koja zaslužuju opšte priznanje i poštovanje u opštini;
- b) za izuzetan doprinos u činjenju djela humanizma, nesebičnog požrtvovanja u spasavanju ljudi i dobara;
- c) za zalaganje za ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda i ljudskog dostojanstva;
- d) za izuzetne rezultate u privređivanju, stvaranju novih tehnologija, tehničkih unapređenja, inovatorstva i racionalizacije;
- e) za izuzetan doprinos u ostvarenju vrhunskih rezultata u oblasti prosvjete, obrazovanja i vaspitanja, zdravstvene, socijalne i dječije zaštite, nauke, kulture, umjetnosti, sporta i fizičke kulture;
- f) za izuzetan doprinos razvoju lokalne samouprave;
- g) za izuzetan doprinos u humanitarnim i dobrotvornim akcijama i ispoljenu solidarnost i druga djela humanitarnog značaja za opštinu;
- h) za naročito ispoljenu ličnu hrabrost i djela koja doprinose sretnijem i humanijem življenju;
- i) za ispoljenu hrabrost u vanrednim situacijama u spašavanju ljudskih života ili sprečavanja materijalnih šteta.

IV

Prijedlog kandidata sa potrebnim podacima se dostavlja na šalter sali opštine Vukosavlje ili putem pošte, na adresu: **Opština Vukosavlje, Muse Ćazima Ćatića broj 163, 74 470 Vukosavlje**, sa naznakom: Komisija za nagrade i priznanja Skupštine opštine Vukosavlje, **do 15. avgusta 2020. godine.**

V

Ovaj Javni poziv biće objavljen na oglasnoj tabli Opštine i web stranici Opštine Vukosavlje.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Fadil Sejdić